

САХА СРЫН ХАЛАШКА 1991
СЫЛХСЫНЫ 21 КУНУГЭР
“КЭХТИМЭ ДУ, КЫМ
АММАМ” ДИЭН ҮСТӨТТӨЙА
ТАХСЫБЫТА. ОННО АММА
ЕРҮС ЭКОЛОГИЯТЫН
ХАРЫСТААНЫГА ТИРЭЭН
ТУРГАР ПРОБЛЕМАЛАРЫ АВТОР
ТУРГУОРБУТА АБААЧЧЫЛАР
СЭГЭРИЙЛЭРИН ҮЛАН, КИЖН
КЭПСЭТИНИЙ ТӨННИДЭ.

ЧУРАНЧИ, ТААПТА, АММА
ОРОЙОННАРЫН
ОЛОХТОХОРТУРГАСТАН, ХАНЫМ
АБААЧЧЫЛАРНИН АЙЫЛБА
ХАРЫСТАБЫЛЫН, ОЙУУР
ХАНАЙСЫТЫБАТЫН
УЛЭНШИМТЭРИН ААТТАРЫГАР
РЕДАКЦИЯНДА ЭЛБХЭЗ ЭШИЛЭР,
СҮБЭЭР, САНААНЫ
ААТСААНЫГАР
КИРГИЗЭЭШИР. ИТИННИЭН
СОРОХТОР ХАНАВАККА
БЭЧЭЭСТИЭН, АБААЧЧЫЛАР
ДҮҮГҮҮЛЭРГЭР ТАААРЫЛЫННА
СОРОХТОР ТУСТААХ
ТЭРШИЛЭРШИН,
МИНИСТЕРСТВАЛАРЫНН
ШЫТЫЛАН, ДВАНАЛ
ҮЛЛЭТТАРЫГА,
КОСТСИТИНЭ,
БАААРТЫРЫГА СЫЛДАЛАР.

Амма экологиятын
харыстааныгга бишр
саалай сүрүү, утапланакка
бааарылгыры эрэйэр
проблематик оруус балыгар
маны кэрдини тохмотору
автор бийтийн
иститутыгагар
туруурбута. Ити болтуруус
хайдах бааарылшина? Амма
өрүс экологиятын
харыстааныгга бишр
саалай сүрүү, тутаах
болтурууноо тулга бишиг
корреспондентийн Экология
үүчин айылбаны
харыстаанын министри
солбуйаччы, ойуур
ханаайсныттыбатын
управлениетин начальниг
Николай Николаевич
Кондратьевын кимта
бэсийдээслэстэ.

— Хаынат авааччылара
Амма өрүү республика ба
соботох хаалбиг экологиче
ский өргүнэн ыраас
өрүүнэн ааттыллар. Кырдига да оннук. Николай Николаевич, бу өрүү
инникитин киртилпээт, өрүү манык ыраастык тутан олорор туураг тухо
үлэн ытылааха, ханик
даацаллары ылываха
себүй?

— Амма — олус ыраас уулаах, кэрэ айылбалаах өрүү. Кинин харыстаанын, комүскээшин хайдах да наадаа. Экология уонна айылбаны харыстаанын министерства даааны, ойуур ханаайсныттыбатын управлениети даааны манна ураты болбомтолорун уураглар. Амма баын айылбатын үөрэтийго, чинчийэн коруугэ ааспийт сылга правительст веной комиссия тэрилэн үлэлээбигэ. Онно бишр сүрүү болтуруунаан кимнээж мас кэрдээлэрин уонна инникитин маны кэрдини салгын ытыр наадалааын эбэтэр наадата суобун быгаарын турбуу. Ону тээгэй зекнүүгэ, национальной паркани тэрийр түүнан кирийт бишилтээр.

Билигин Амма баынгар мас кэрдэр бишр да тэрилгээ суох дин бишиг бигэтийн тээр кылаахаахыт. Үөлээ Амма дээриньтэгээр олох сүбүт мас кэрдэрараас тэрилтээр.

Экология уонна айылбаны харыстаанын министрин солбуйаччы, ойуур ханаайсныттыбатын управлениетин начальниг Н.Н. Кондратьевын кыгта бэсийдээлэнни

тарбастылар. Тимир сүол кэлиэр диир манна маны кэрдин тааарыллыбат турктаах. Билигин бишиги маны кэрдини Томмот өртүгэр көнгүлүүбүт, Томмокко баар “Якутлес” про-мхона бэйтийн территориияг кэрдэригээр соптоо мастиах. Онон кини Амма баын диски кэлэр былаана суюу. Ааспийт өртүгэр Амма баынгар “Спецлес” дин тэриллэн, ханаайлаахтарынан маны кэртэригээ улэ ытыллаа сыспита. Ону бириэмэтигээр республика ханаайттара, сурыйннаар

диигэ аналаах сокуону ессе да ылына илигэ булар.

— Маны кэрдин түүнан анал сокуон баар буолуухтаабын түүнэн этэн аардын. Итинник сокуону бишиги бэйбэйт республика бишигээлын наахтын сөп дуо?

— Үлүньяхптын сөп. Ону ааан, хайаан да ылынаа даада. Билигин бу болтуруоска улэ ытыллар. Ол курдук, бишиги сокуон бырайыгын онгорон, Урдукү Сэбиэт Президиуму гар дыуулэстибит. Онон “Саха Республикатын ойуур

кэнгээн ийр. Итинник бас-баттах барыы бу сокуон ылылыннаа хайдах да бэрээдэктэнэх тустаах. Сокуон бырайыгагар оройоннаар, олохтоо Сэбиэттэр маны кэрдини бэрээдэктээжинэх туту дыаайлаахтаахтара чопчу ылыллар. “Маны таынан ессе бири докумуон бэлэмнэйнээс сывдьар. Ол курдук, бары мас кэрдэр тэрилтээр, республика таыныттан сабалаан оройон, олохтоо Сэбиэт таыныгагар тийэж аттестациян барылаахтаахтар.

урэйлэр курааннааыннаа даааны тааарыллар буолла. Маныхаа маны кэрдин быраабылалара булгучу тутууллар эрэйилээр. Очногуяа эрэ тулалын эйгээбиг кэрэ көстүүлээх, олохтуулугар, доруобуйабытгар түнхлаах буоларын си-тийнэхлэх.

— Экология боппуронун бишиги ханаайптыт булааннаахаа сирдээр. Абааччылар өртүлэрттэн элбэх сурктар, этиилэр, туроур-суулар даааны кирэллэр.

Хаынат абааччылара тулалыыр эйгээн харыстаанынга санааларын аабаастык этэллэр. Бу боппуростарга биынчын бишиги х а н ы а п п ы т а а б а а ч ч ы л а р ы г а р түнхайан эн туту этиэн, баарынг этэй?

— Хаынат бишиги үлэбигтигээр элбэх көмөнү огороллор. Итиин бишиги маахтлыт улахан. Хаынат ненгу дыон санаата, дыон сүбээ түмүллэн, улахан идэээнээр тахсыллара бириэмэтигээр тохтоллуулбут чахчылары айылбаа суюх. Абааччылар итиниэх активийн кыттыныы ылалдрыттан кини үерэр эрэ. Билигин бишиги республика бытагыгагар иккүйдээх таатындаа экологический месячник бараа турар. Тулалыр эйгээн харыстаанынга, олорор сири-ууту тупсарыга, дынэлэр таатырьгыг кефедрүүнүү ытыгыа элбэх улэ месячник кэмигэр барылаахаа. “Саха сирэ” хаынат абааччылара маныхаа активийн кыттыныы ылалдрыгагар мин баарыам этэй. Ити курдук, ыам ыын 15 күнүгээр диир мас кэрдигит дэлээнэллэрэг ыра-аастааныы ытартага эмиэ бишр ыйдаахаа месячники билээрдигит. Ити улэ төхөн тэрээниинэхтий, хайдах ха-аанытвалаахтык баарыттан ойуурбут чөлүгэр түүнүү тутулктанар. Онон манна хайдах даааны ураты болбомтону, ынамыны уран үзлийхээ наадаа.

Тулалыр эйгээн харыстааны — хас биирдийнит дыалата. Онон манна баары бүттүүн турнуун үлэлиир эрэ буоллахытуна, улэ көдүүстээх буолара билээр. Онон, түмүктээн этхэхэ, ыраас уулаах, чэбдик салгыннааха, кэрэ айылбалаах Амма өрүү харыстаанынга бары күүспүтүн холбоон үлэлийнг, хас биирдийн ыал, хас биирдийн кини тулалыр эйгэни харыстаанынга, кинини тупсарыга активийн кыттыныы ылалдрыларын сиитиинэбиг.

БЭРЭЭДЭННИЙН ПРОКОПИЙ КАРАКАНОВ сурда.

РЕДАКЦИЯТТАН: Маны “Кэхтийн ду, Кым Аммам” дин шистатыннаа тулга кэпсэтийн түмүкүүтүү. Кэпсэтийн кытты-быт бары наажччылтарга, специалистарга, учлагчдагар, салгыннааха, ичиншигийн махтанааны. Кэпсэтийн түмүкүүтүүтэйнэхтэй. Ол агаа, аны бушишураска түүнүүнээш диир буолаатын. Экология болтурууцагар, ол ийнгэр Амма да экологийгагар санаалдартын, субээрижин, этиилрүүтия суруванынга турарыгагар баарыт.

АММА БАҮҮГАР МАҮҮ КЭРДИИ ТОХТО- ТУЛУННА

нэхилийнээ санаатын түмэн, улахан хоромын тахсара ылываллан, тохтолуллан турар. Онон хайа кыалларын Амма өрүс экологиятын, кини тулалыры эйтийн харыстаанынга тухо кыалларын барьтын онгоро сатырыга дыуулнабыт. Бу өрүсээ бишигатын орүстэргэригээр таартарын баыт албаастарытн хатылаабатахтын табыллар.

— Амма баын айылбатын харыстаанынга итинник бишигатын баа-ланнаах кэскиллээх үлэ ытыллары олус үчүгэй. Амма сүннүүгээр олорор нэхилийнээ итининэ махтансан эрэсэл. Ол эрээри Амма баын баынгырдуулгар суудайчааччылар, кинини хоро таатын баа-ланнаахтар олоо сухо буолбахтар диир, араахаа, эрдэ буюу. Ити “Чороон-Наурас” дин советский-сингапурский холбоулаах предприятие тэрилжин, Амма манын кэрдинг холонон кере сыргытадаа?

— Ити холбоулаах предприятие Амма баынгар маны кэрдитин булатыннаахтык тохтолтууб. Кини Алдан тардытыгагар маны кэрдэригээр Алдан оройонун салалтын уонна онно олохтоо кыра норуутгын кытта кэпсэтийн, сөбүлэхийн ытылларын. Онон кинилэр оройону салалтын кытта сөбүлэхийн, маны кэрдин быраабытнын кыттаанахтык тутуун үлэн ытылаахтаахтар. Бу холбоулаах предприятие сылга 5 мөлдүүн кубометр маны кэрдэргэ тургурбуга. Ону бишиги аккаасаатыг итиниэх бишр сүол бирининэн Союз шыллэбигыт уонна Россия правительство маны кэр-

туунаан сокуон Урдукү Си-бийт ыамын баыт ыыгыа тахыллылаахтаах тахаах сес-сиятыгагар дыууллэхи игэ килээрилэрээ баынгарын ынна.

— Ити ылываллаахтаах сокуон сүрүн хайысхатаа түгүй уонна билигин,рынокка кириинэн сибээстээн, тас дойдудалырынтаа үкүүн манынан эргинэр буолбупутунан, маны кэрдин оройоннаар ахсын олус көнгээтэ итэнэ тух да былаана, харыстаанын сухо ынытлылар буола. Үлүнныллыахтаах сокуон ити үүнээхэн сухо барьнын ханаачхахтыр, бэрээдэктээр кылаахтаах дуо?

— Сокуон бырайыгагар Саха сирэгээр баар ойуур Саха сирин нэхилийнэтийн уопсай байгаа дин этилэр. Итинэ Россия правительство Саха Республикаанын кытта, ойуур түнханыга хайдах сыйланнаахара чопчу ыныллар. Ону тэнгэ ойуур түнханыга оройон, нэхилийн, ойуур хайа стыбатын эдийнэхийн түнхэндээ, маны кэрдэр тэрилтээр быраалттараа уонна эбээжинэстэр толору киллэрилийн дин саныбын. Бу сокуон ылыннынагына, тух да мунааба сухо, элбэх болтуруостар со-куон хараабынан көрөн быаарылгарынханалар. Кырдых, билигин маны кэрдин олус элбээз. Биридин оройоннаанын, тэрилтээринэн, кыра предприятие түүнүүнээш диир тэрилтээр быраалттараа түнханынан кынхалалынхүүллийх, бэрээдэгийн олохтуух тустаахыт. Билигин уокка оттуунууга уонна тутууга олус элбэх мас кэрдилэр. Итинэ аардигар бэрээдэгийн тутуспартан, ханна түбэниэх кэрдитинэн сир-ют алдьынаныга, алаастар,

